Breslauer Zeitung.

Vierteljährlicher Abonnementspr. in Breslau 6 Mark, Wochen-Abonnem. 60 Pf., außerhalb pro Quartal 7 Mark 50 Pf. — Insertionsgebühr für den Raum einer kleinen Zeile 30 Pf., für Inserate aus Schlesien u. Posen 20 Pf.

Expedition: Herrenstraße Nr. 20. Außerdem übernehmen alle Post-Anstalten Bestellungen auf die Zeitung, welche Sonntag einmal, Montag zweimal, an den übrigen Tagen dreimal erscheint.

Nr. 236. Mittag-Ausgabe. Neunundsechszigster Jahrgang. — Eduard Trewendt Zeitungs-Verlag. Mittwoch, den 4. April 1888.

Deutschland.

Gewinn-Liste der 1. Klasse 178. Königl. Preuß. Klassen-Lotterie.
Diejenigen Nummern, bei welchen nichts bezeichnet, sind mit 60 M. gezogen.
(Ohne Gewähr.) Erster Tag. (3. April.)

Vormittag-Ziehung.

527 964 98 1216 43 53 459 551 783 853 2094 200 67 386 402 80 94 578 828 903 72 3063 117 317 405 25 66 555 708 53 844 (150) 900 62 4156 259 72 325 77 457 99 593 (150) 662 86 700 55 (3000) 885 5010 94 149 62 76 223 365 434 509 855 6147 545 98 689 745 818 79 82 7165 214 457 75 503 58 75 97 781 984 8198 372 530 767 807 35 953 9071 121 68 321 43 89 412 (100) 677 968.

10096 302 13 41 86 401 71 649 59 66 713 901 34 42 62 11083 141 234 319 29 85 429 31 510 40 82 667 748 66 93 12067 165 67 347 426 41 85 521 801 941 43 13066 213 21 337 403 619 50 82 867 14143 294 596 610 782 863 15062 77 364 (200) 491 502 68 640 70 924 35 (100) 78 16003 218 329 36 66 88 428 501 53 75 819 83 961 93 17125 218 80 331 480 85 634 (100) 749 822 49 83 911 18005 76 158 (100) 283 92 342 54 400 59 73 794 951 80 19018 44 (100) 118 27 244 313 54 414 96 500 10 826.

20121 81 247 (100) 77 348 512 75 622 37 72 843 907 10 75 91 21059 345 58 481 (100) 594 631 61 70 706 809 80 22052 64 66 155 57 230 543 604 31 33 47 60 66 741 58 939 (100) 23023 33 108 40 (100) 214 82 422 79 655 729 48 24102 63 245 59 99 414 74 528 706 25002 85 241 49 60 65 364 856 57 (100) 97 (100) 26129 278 513 34 637 822 964 27069 363 772 880 967 28160 274 341 (100) 417 62 97 503 (100) 13 652 756 860 959 29094 108 308 66 75 470 99 649 53 67 915 54.

30058 124 (100) 237 311 (150) 53 431 544 611 23 725 31 43 83 88 910 55 31060 82 167 260 313 20 74 83 99 504 86 695 739 84 800 32018 53 75 142 316 94 413 47 699 740 818 96 (300) 33055 71 188 90 365 95 414 (100) 61 509 16 27 90 627 (150) 40 714 65 873 904 65 34005 102 5 40 312 417 557 89 608 50 730 36 45 81 85 (100) 939 91 35002 18 79 231 38 360 510 47 735 62 923 54 36021 217 57 74 629 58 723 38 42 65 885 37112 55 247 64 (200) 88 357 442 71 524 57 (100) 804 38137 303 21 487 554 78 658 737 42 44 853 73 88 39377 (100) 485 509 718 890 98 925 30 81.

40010 44 252 81 (100) 82 617 53 718 852 901 (100) 41018 312 449 84 580 854 967 42021 79 219 346 534 702 816 43041 208 53 389 574 92 635 709 62 961 44070 358 452 95 555 764 96 875 88 45057 65 174 (100) 380 497 98 522 691 722 892 946 46153 225 59 72 401 616 42 56 98 725 86 981 47321 427 50 709 9 36 41 952 65 48004 43 116 18 28 85 382 433 544 60 675 783 839 999 49148 218 424 544 91 (100) 620 63 80 749 943 79 97.

50034 55 (100) 157 98 503 929 51080 89 97 127 403 6 9 606 72 (100) 854 (100) 904 52010 93 108 83 232 34 58 399 601 37 94 (150) 716 871 910 51 53094 147 288 664 769 97 974 54128 427 634 61 744 972 55053 125 51 266 335 476 624 74 823 (100) 69 941 56011 39 323 35 (100) 38 77 468 636 (100) 41 43 71 834 (150) 90 57114 63 92 247 48 438 981 58278 85 322 93 701 14 37 834 920 59095 118 215 97 (100) 436 810 963.

60125 87 423 96 503 26 31 638 781 85 808 61009 203 340 (150) 458 509 72 688 744 859 80 920 51 81 91 62024 41 240 545 634 37 84 796 994 63034 73 126 34 82 92 230 (100) 56 525 60 697 733 892 64191 267 437 572 607 47 49 709 17 69 895 946 65104 92 303 511 (200) 17 681 866 66046 135 214 491 543 52 707 812 49 50 79 94 67032 108 279 (100) 397 611 32 44 821 989 68205 85 646 737 71 836 69102 57 263 305 (100) 469 525 32 86 641 97 705 30 922 30.

70169 215 90 331 92 447 560 731 878 71004 35 64 277 331 444 (150) 45 51 512 13 610 84 770 800 6 72 979 72027 275 (100) 300 (100) 50 610 31 35 (100) 821 46 917 73038 39 55 123 281 317 67 404 62 557 82 617 838 (100) 74034 45 58 87 112 77 201 33 43 407 514 16 665 882 937 85 75011 46 102 5 36 72 99 203 462 (200) 538 749 815 901 76027 168 77 308 19 31 53 68 502 24 765 68 91 853 922 92 77068 139 67 351 60 (100) 76 440 64 525 30 667 90 724 37 78153 94 (3000) 224 92 342 526 689 705 (150) 96 854 79008 47 123 309 35 47 77 448 68 676 792 804 920 28.

80219 333 607 809 53 90 940 93 81123 (100) 232 303 7 434 501 602 34 757 940 64 82351 507 (200) 604 44 58 762 83075 (200) 92 103 20 54 364 78 797 848 57 84009 163 236 53 63 301 22 451 81 576 629 847 59 85137 62 214 374 460 722 67 899 950 86372 538 734 931 82 87048 261 94 319 38 73 750 976 88301 22 436 518 25 61 70 83 716 61 856 910 89044 191 272 459 538 86 616 771 852 91.

90115 17 70 301 11 474 (100) 83 569 657 91097 101 (100) 360 408 778 92120 284 375 705 966 93124 264 616 42 751 94118 203 344 467 (100) 559 746 60 816 36 61 902 (100) 95179 83 212 416 504 617 19 34 743 67 819 21 65 960 96160 339 597 621 727 43 52 71 99 826 97013 89 164 (150) 301 415 569 (100) 662 98023 595 99 693 (100) 744 54 58 77 833 99365 551 71 630 69 848.

100033 178 205 366 434 38 65 524 (100) 89 781 92 101020 31 190 403 15 81 (1500) 717 829 102022 107 83 400 59 60 78 (200) 513 807 29 103122 200 355 433 532 58 787 832 88 104045 140 316 462 (150) 86 514 625 735 821 105009 51 184 97 291 (100) 388 (150) 417 98 519 76 630 (150) 744 73 75 (300) 885 (100) 914 64 106194 246 72 380 86 586 699 851 107220 (100) 59 80 358 61 412 31 (100) 654 68 831 (500) 905 108054 151 60 71 90 218 70 349 526 32 95 699 845 66 959 91 109019 79 95 109 39 230 40 56 88 320 25 428 73 586 87 667 (100) 97 773 78 97 829.

110035 41 197 242 56 306 36 465 (150) 829 957 111027 29 51 (200) 108 33 200 28 415 41 65 524 78 697 901 36 112011 41 312 88 407 52 62 544 616 52 (100) 98 710 47 939 113035 217 379 83 89 494 535 74 654 (100) 707 40 828 960 (100) 114164 345 410 663 708 982 115027 (100) 135 336 439 568 610 43 (150) 741 914 116241 59 79 310 16 423 88 530 97 613 14 89 94 741 960 117150 67 252 77 329 515 691 831 63 923 89 94 118078 236 68 616 59 77 858 923 (100) 34 87 89 119089 122 37 43 57 (100) 99 (100) 267 325 89 401 8 572 603 55 92 876 87.

120132 331 411 53 585 626 834 67 121027 222 64 72 91 416 76 634 (150) 739 865 902 122002 42 66 144 245 302 13 427 723 69 75 819 33 (1500) 89 95 (200) 943 48 123025 (150) 138 68 229 87 92 344 61 547 678 706 21 (100) 62 962 124138 95 297 (100) 355 800 24 89 911 13 88 125083 85 244 54 301 24 440 515 757 890 903 126149 280 307 449 512 610 (500) 830 89 965 127115 301 23 70 82 411 41 515 93 128002 301 472 653 93 837 96 97 937 129061 224 401 635 85 93 752 894 988.

130043 69 142 497 512 78 679 82 715 880 944 83 94 131062 160 244 305 520 23 28 76 661 97 753 826 76 132091 208 46 340 434 563 68 606 26 28 741 84 838 45 940 45 133020 148 208 65 354 580 683 875 929 134023 188 92 217 28 89 686 721 80 800 59 994 135030 82 94 102 8 42 58 62 398 420 37 718 32 809 (200) 924 75 136161 207 467 69 93 536 71 755 137162 85 259 316 520 56 611 42 (100) 138025 201 352 89 417 81 (100) 536 799 830 938 139138 338 76 575 77.

140043 65 91 280 303 480 502 6 843 48 141033 64 162 78 381 400 21 824 142034 84 226 49 548 89 600 28 788 829 901 143093 177 201 76 78 95 378 442 50 592 669 815 27 144141 (150) 62 76 402 13 644 833 145052 98 183 97 201 71 325 (300) 462 528 54 607 720 873 85 926 146039 175 200 329 578 (150) 790 888 905 57 147002 6 18 (100) 28 493 204 54 444 636 738 918 (100) 81 148117 30 248 448 (150) 581 602 (10 000) 805 37 149086 196 361 95 444 531 614 56 756 98.

150007 15 106 13 226 76 337 49 91 826 81 151023 38 104 56 388 (150) 508 44 93 (100) 755 926 58 88 93 152160 74 308 89 456 70 (150) 92 634 56 89 844 78 919 153162 378 594 619 60 779 90 (100) 99 858 83 930 154011 13 16 179 329 535 86 705 819 27 908 155144 412 547 661 99 754 801 31 970 156126 36 320 498 633 57 805 89 157541 683 714 20 34 964 158153 54 (100) 208 35 66 326 95 463 525 69 856 (100) 910 159100 336 789 837 910.

160188 374 434 707 28 911 161075 102 9 438 72 96 661 792 806 162095 471 73 554 608 52 836 66 163138 61 249 81 (150) 374 448 639 826 54 902 (100) 57 87 164127 251 77 566 601 723 29 845 49 165046 (100) 72 166 93 (100) 244 433 607 44 77 700 9 42 53 806 917 46 166097 129 69 248 57 51 557 94 665 700 1 82 903 96 167164 352 97 432 505 710 926 168059 146 331 53 93 479 624 984 169069 186 283 98 319 23 39 40 42 528 64 633 83 808 48 80 927.

170024 69 343 421 702 72 90 853 171040 65 90 132 41 427 517 42 53 709 822 (200) 74 172004 60 114 73 209 575 651 84 710 51 847 88 95 (500) 173198 446 832 914 174081 98 158 71 (100) 83 226 82 (150) 95 549 745 933 175125 30 62 309 16 80 405 522 (150) 56 678 719 88 176069 122 254 389 705 177202 55 97 320 481 823 (150) 31 178237 353 856 901 179070 183 (3000) 342 (200) 421 710 52 866.

180016 72 247 60 79 390 581 313 18 37 902 65 181158 248 (150) 397 182080 81 154 61 212 88 557 606 59 706 845 58 90 948 183018 172 315 97 501 714 34 805 89 920 77 (100) 184075 114 32 58 68 92 345 61 469 526 649 769 839 926 (100) 185010 141 232 302 434 (100) 629 78 830 56 186114 267 448 819 61 946 187165 346 71 403 26 563 90 659 723 33 94 (100) 827 (100) 188073 240 466 87 921 87 189342 95 448 622 761 812 39 72.

(Nachmittags-Ziehung.)

567 724 86 810 84 965 1147 385 467 2048 67 191 225 (100) 29 343 423 637 (100) 39 703 80 804 929 99 3003 257 363 434 75 593 666 941 4043 66 128 80 208 22 435 81 95 536 5105 252 88 312 483 86 (100) 651 98 751 62 79 810 928 32 59 69 96 6061 81 95 253 88 339 550 762 851 7191 223 (100) 501 619 840 (100) 927 30 8070 151 364 83 403 62 628 762 923 25 9191 268 454 541 682 941.

10098 228 (100) 308 411 510 17 56 670 792 854 944 54 70 (100) 11082 127 75 214 (200) 36 47 54 615 47 70 (150) 732 88 92 970 77 12189 274 505 64 690 803 15 46 920 13030 97 385 435 95 541 677 720 847 78 903 14027 85 118 83 98 383 419 91 547 946 82 15005 66 157 73 265 68 424 46 541 76 (200) 729 51 61 999 16021 406 512 618 935 40 43 85 17080 119 241 (100) 75 90 303 52 539 53 75 629 (100) 707 43 812 66 82 18086 239 667 901 19114 97 267 68 378 493 607 746 903 61 73.

20063 105 31 67 384 406 16 84 524 96 654 712 19 834 49 21005 13 159 69 87 273 339 442 549 54 669 781 836 93 942 69 70 22057 525 80 672 825 36 23106 578 731 85 24006 7 147 241 89 368 97 445 570 81 (100) 725 34 976 80 25107 42 46 58 376 411 35 36 569 72 689 92 746 48 958 26293 365 406 45 98 507 84 789 814 40 921 27033 74 338 42 73 429 68 567 654 83 797 887 933 61 28036 64 143 78 238 323 533 603 53 29028 30 140 235 386 98 458 586 604 812 48 918 80 94.

30045 69 344 57 406 597 616 (150) 78 808 911 39 31025 33 88 121 267 326 406 32 703 13 40 (100) 92 (100) 918 20 32 32004 44 62 70 271 356 469 898 918 33100 222 303 12 430 595 621 820 34040 65 163 83 216 301 (150) 403 705 23 874 940 88 35087 182 96 235 451 53 59 704 45 818 23 956 36065 245 79 319 543 601 54 (100) 85 868 77 99 900 17 94 37200 93 447 660 (100) 879 86 925 38171 281 302 412 513 633 48 907 39029 70 280 373 685 761 99.

40021 73 351 612 (100) 762 890 41036 150 70 252 97 447 671 754 86 (200) 804 50 (100) 42018 61 85 129 217 98 304 31 584 636 43228 52 480 533 58 (150) 65 70 75 718 44188 658 85 89 707 44 836 919 46 79 45340 89 403 20 42 622 719 86 93 804 914 46143 206 7 62 302 73 436 532 50 95 666 704 6 9 (150) 58 852 47096 118 304 410 32 35 64 86 557 603 27 (200) 64 753 48176 378 409 77 628 712 (100) 814 (100) 53 73 907 15 49043 (100) 228 364 403 (100) 589 653 766 822 31.

50010 145 209 306 539 630 45 936 (100) 37 51343 466 93 500 19 656 842 959 74 52025 71 159 240 42 74 (100) 458 568 652 93 730 40 59 852 (200) 53028 57 112 37 85 (100) 212 442 585 739 74 885 54312 43 92 448 49 608 35 (100) 87 786 968 55067 286 479 86 586 830 99 906 76 56035 75 101 203 72 92 315 421 58 549 775 859 968 91 (100) 57016 51 127 70 234 35 341 89 408 687 97 (100) 58085 101 41 53 236 328 432 550 641 943 46 59117 212 362 582 692 759 802 32 82.

60007 102 21 (100) 69 346 497 652 726 (100) 96 833 51 82 (200) 976 92 61008 58 81 121 23 327 417 88 512 67 677 62249 540 (150) 683 (100) 862 988 96 63281 520 23 57 91 681 (100) 704 50 64110 56 (150) 83 346 79 764 884 934 65077 236 45 63 (100) 334 482 93 587 640 (100) 75 66004 (100) 186 237 40 437 92 800 (200) 65 84 953 (100) 67001 98 137 38 78 540 55 749 68006 139 246 306 559 647 56 719 28 73 889 915 43 47 69085 (100) 137 62 71 301 (100) 77 94 621 744 83 804 (150) 41 906 11.

70079 315 427 501 91 638 711 14 99 (300) 826 88 927 67 71078 702 918 72223 366 (100) 73023 127 80 232 (150) 80 405 53 574 819 74101 57 86 229 425 633 786 805 908 30 31 75024 53 259 385 98 534 86 623 946 52 76054 249 62 390 439 615 17 76 821 902 60 68 77172 202 23 29 35 40 382 499 532 734 35 80 835 (100) 900 55 78023 (150) 49 151 63 202 66 506 17 825 92 79009 (100) 26 203 19 427 51 86 500 621 79 88 91 807 34 942 78 (150).

80016 189 244 92 312 42 49 463 518 697 (200) 793 813 902 55 81112 92 624 94 811 936 92 82057 84 (150) 95 (150) 464 504 624 (150) 70 89 764 875 967 83040 47 52 283 383 407 63 65 (150) 676 776 93 99 880 933 84347 426 769 811 39 961 85031 233 313 18 405 71 500 82 92 661 81 812 82 86226 303 440 531 60 786 849 939 66 85 87244 807 88021 50 252 416 41 55 557 668 (100) 757 89156 75 99 229 345 (100) 479 86 93 551 932 66 76 95.

90317 534 45 626 45 76 817 89 91015 71 100 43 361 76 594 612 26 81 861 910 92028 198 289 94 498 506 785 823 93121 82 480 502 16 37 81 605 776 90 835 36 37 967 94318 43 52 92 457 513 80 800 95079 83 239 72 315 557 877 94 908 (100) 96093 101 9 229 47 399 429 39 63 95 98 513 670 770 972 92 97002 (100) 285 327 400 542 57 76 606 42 706 858 925 98008 14 230 455 520 22 689 737 46 933 99005 200 321 54 94 415 522 735 815 23 76 934.

100013 168 97 213 55 66 317 (200) 101010 212 648 82 89 996 102202 (150) 336 490 521 40 75 819 74 103130 408 521 51 73 76 607 745 865 104071 174 83 281 83 428 (100) 38 529 (100) 641 777 895 943 73 76 105005 29 (100) 34 45 74 120 (100) 50 250 327 45 456 554 61 180 (100) 803 90 106008 379 419 66 737 48 64 824 79 958 107050 52 184 371 493 567 651 732 37 813 (100) 28 108012 60 124 (100) 41 210 46 585 663 64 883 962 109077 80 108 (100) 19 525 604 73 98 888 946.

110177 350 95 710 14 851 993 111070 301 429 619 727 876 112051 (100) 215 28 81 476 705 960 113008 69 82 98 132 58 (100) 96 234 47 93 304 27 57 88 718 801 72 979 114107 248 79 95 344 491 520 80 734 951 53 115061 291 341 450 67 71 528 709 65 77 800 116016 25 122 27 83 461 69 756 815 117116 224 53 301 12 402 43 593 603 759 852 935 61 78 118021 263 301 48 90 700 81 900 119093 329 467 517 967.

120095 118 62 317 26 62 470 98 605 41 88 721 41 45 (100) 48 (200) 835 66 72 89 91 121010 182 203 332 61 (1500) 471 552 (200) 651 80 (200) 758 897 929 87 90 122017 19 34 318 25 64 484 514 83 657 85 867 960 68 123038 178 360 465 640 985 124020 398 634 700 874 87 88 (100) 904 22 75 125055 199 260 339 509 707 94 843 50 954 126079 214 25 382 461 532 (100) 76 609 701 850 904 22 127146 252 431 566 656 861 81 921 58 128214 18 39 83 388 542 655 756 851 906 19 129022 131 396 593 630 986.

130025 223 55 331 64 421 87 501 10 35 56 619 64 74 795 862 67 928 131041 108 228 38 69 512 652 132028 61 167 363 420 59 69 532 78 608 57 713 847 63 956 133017 51 380 655 804 953 58 73 134081 167 268 88 361 414 75 85 572 876 78 962 66 135011 43 110 257 86 425 26 (100) 236 67 646 791 840 136006 49 211 329 40 426 555 635 783 916 137105 205 72 415 518 60 610 774 81 864 928 31 37 (100) 138022 486 (100) 724 802 94 910 139050 170 200 425 67 (100) 78 94 97 536 84 96 601 11 (100) 87 757 809.

140018 74 136 60 443 56 976 141134 73 211 (100) 364 84 493 569 625 753 825 907 59 61 142049 101 202 17 418 584 686 770 831 944 143041 71 487 520 26 638 60 750 66 843 47 907 32 61 90 144102 257 306 408 80 588 752 96 945 62 70 145030 73 323 539 713 857 (100) 146107 23 352 795 801 40 995 147058 267 76 82 98 328 630 148118 (100) 122 (100) 449 68 99 550 835 49 50 940 50 149100 65 205 51 64 321 464 76 532 802 90.

150029 154 281 432 34 599 635 66 722 75 (100) 874 921 91 151002 188 289 408 85 658 867 152011 33 71 158 426 649 800 75 912 54 73 (100) 153158 225 347 644 73 83 907 52 154195 237 62 308 75 96 472 633 889 155070 119 340 53 458 87 99 500 613 84 (100) 87 794 814 21 156391 457 508 14 23 59 651 763 841 53 157118 218 340 59 423 617 (300) 38 66 75 810 920 50 83 158111 22 318 449 707 8 64 904 (100) 41 82 159067 168 224 321 456 (100) 70 585 600 861 922 34 98.

160128 280 517 86 618 805 42 904 24 28 161004 144 729 41 807 40 904 (100) 162047 67 354 400 63 74 534 50 905 163252 327 444 570 621 65 717 164082 96 612 727 86 833 928 50 165031 80 125 44 (150) 216 80 (100) 92 301 493 96 514 666 740 876 904 45 47 166023 147 (100) 294 466 (150) 84 632 70 98 769 167152 85 243 75 376 520 668 744 (150) 803 21 168013 30 56 244 412 727 86 822 169144 81 302 43 66 86 425 32 96 505 817 43.

170141 42 494 516 664 794 826 79 935 43 99 171142 (100) 286 348 478 817 172091 214 83 361 421 27 89 553 55 (100) 604 67 173010 14 221 325 31 87 507 47 50 55 656 68 780 (100) 847 904 174088 161 673 783 906 13 175028 97 118 45 225 54 64 68 88 90 324 410 84 568 95 619 27 80 771 827 930 77 176181 252 64 321 88 486 521 664 734 841 947 177023 45 103 18 25 (100) 30 464 598 688 864 178100 12 340 52 65 427 526 55 95 683 89 739 94 179060 69 252 372 532 764 941 42.

180025 62 105 42 355 97 405 8 85 503 22 34 78 606 (100) 35 37 725 99 887 945 181053 56 158 257 465 590 614 56 99 893 918 182010 333 426 95 645 826 929 (100) 77 183113 25 319 576 631 712 817 184365 481 537 81 775 803 6 913 185004 26 (150) 117 75 457 615 20 75 86 715 77 849 64 78 910 29 (100) 80 84 186035 77 116 211 30 333 582 706 860 925 187073 (150) 190 92 296 321 50 462 561 74 642 721 816 46 188049 81 94 415 688 760 189148 88 413 17 529 709 24 55 84.

Telegramme.

(Aus Wolff's telegraphischem Bureau.)

Berlin, 4. April. Im Saale der Philharmonie fand gestern Abend eine solenne Gedächtnißfeier für Langenbeck statt, welcher außer den Familienangehörigen des Verstorbenen auch der Großherzog von Baden, der Kriegsminister, die Minister Goßler, Maybach, Friedberg, viele Generale, Offiziere, zahlreiche Professoren und die Koryphäen des hier tagenden Chirurgencongresses beiwohnten. Die Gedächtnißrede hielt Prof. Bergmann. Mit einem Chorgesang begann und schloß die erhebende Feier. Vor der schwarz ausgeschlagenen Rednertribüne lag unter goldenen Palmen ein von der Großherzogin von Baden gesandter Lorbeerkranz.

Posen, 3. April. Einem Comité von Bürgern, welches Nahrungsmittel an die durch die Ueberschwemmung Geschädigten vertheilt, sagte Minister v. Puttkamer, Se. Majestät der König habe ihn direct auch nach Posen gesandt, weil sein Herz sehr schmerzlich davon ergriffen sei, daß gleich bei seinem Regierungsantritte so viel Noth und Elend über einen Theil seines Landes hereingebrochen sei; er, der Minister, bitte dies den Bürgern zu sagen und spreche ihnen für ihre werkthätige Hilfe den Dank Sr. Majestät aus. — Die Warthe ist heute auf 5,20 gefallen.

Rom, 3. April. Der König ließ Crispi 40 000 Francs für die durch die jüngsten Ueberschwemmungen in Deutschland Betroffenen zustellen. Beigefügt war ein Schreiben des Ministers des königlichen Hauses, worin der Wunsch des Königs ausgesprochen ist, Deutschland seine Dankbarkeit auszudrücken für die vielfachen Beweise der Sympathie, welche die deutsche Nation bei den verschiedensten Gelegenheiten für Italien bekundete. Crispi übergab die Summe dem deutschen Botschafter, welcher ihn ersuchte, dem Könige im Namen der deutschen Regierung zu danken.

Paris, 3. April. (Ausführlichere Meldung.) Die in den Kammern verlesene Ministererklärung sagt: Das Ministerium, welches sich Ihnen vorstellt, appellirt an alle Parteien republikanischer Gesinnung. Die Persönlichkeiten, aus welchen das Ministerium besteht, dienen der Republik schon lange; die Demokratie kennt ihre Namen. Sie wagen es zu glauben, daß man Vertrauen zu ihnen hat, und hoffen, daß das Parlament ihnen nicht seine Unterstützung unter Umständen versagt, welche die Vereinigung der Republikaner gebieterisch verlangen. Indem der Präsident der Republik die Leitung des Cabinets demjenigen anvertraute, welcher seit drei Jahren die Kammerdebatten leitete und sich so an Unparteilichkeit gewöhnte, wollte er zeigen, daß derselbe Geist den Handlungen seiner Regierung innewohnen würde. Aber nicht in Unbeweglichkeit, noch weniger im Rückwärtsschreiten wollen wir und will das Land die Aussöhnung der Republikaner, sondern im Vorwärtsschreiten und in der regelrechten Entwickelung unserer Einrichtungen, welche vorübergehende, überflüssige Agitationen nicht zu nichte machen werde. Die Regierung, welche vor keiner sorgsam ausgearbeiteten Reform zurückschreckt, will sich nur an die Spitze der republikanischen Majorität stellen, um sie auf diesen Weg zu führen, und in ihren Reihen die freiwillige Disciplin wieder herzustellen und so nach und nach die Hoffnungen verwirklichen, welche die Nation auf die Republik gesetzt hat. Aber die Freiheit, welche nicht die Wege der Dictatur einschlägt, kann keine plötzlichen Umwandlungen versprechen, sie bedarf, um ihr Werk zu vollenden, der täglichen Zustimmung der öffentlichen Gewalten, sie verlangt Discussionen, welche, wenn sie auch bisweilen den Erfolg hemmen, ihn doch sicherer und dauerhafter machen. Die Frage der Verfassungsrevision, welche der Kammer zugeht, ist eine derjenigen, welche die größte Ruhe und Ueberlegung erfordern. Diejenigen Mitglieder des Cabinets, welche sich als Anhänger einer solchen Revision gezeigt, werden nicht wünschen, daß ein Werk von solcher Wichtigkeit, das bestimmt ist, unsere politische Organisation in volle Uebereinstimmung mit den republikanischen Principien zu bringen, unter Bedingungen unternommen werde, welche es compromittiren könnte. Die Regierung ersucht Sie, es ihr zu überlassen, den günstigen Augenblick anzugeben und das nothwendige Einvernehmen zwischen beiden Kammern vorzubereiten. Der Kammerpräsident sagte Ihnen kürzlich, daß heute die Probleme, welche politische Vorgänge berühren, die Nation weniger lebhaft interessiren, als die Fragen, welche ihre eigensten großen Angelegenheiten, die öffentlichen Finanzen, die Industrie, der Handel, das Loos der Arbeiter, die militärischen Zustände, die internationalen Beziehungen betreffen; daher wird Ihnen eine Reihe von Gesetz-Vorlagen, welche sich auf diese großen Fragen beziehen, zugehen. Wir werden beantragen, sie je nach Dringlichkeit zu berathen. Die Regierung wird die Berathung hierüber aufmerksam verfolgen, sie wird stets die Lösungen, die am meisten den allgemeinen Interessen conform sind, unterstützen. Sie wird einen Gesetzentwurf über die Genossenschaften unterbreiten, der nothwendig für Sie als Gesetzgeber, wie für das Land ist, um eine definitive Regelung der Beziehungen zwischen Kirche und Staat herbeizuführen. Hierauf wird die Einsetzung der weltlichen Gerichtsbarkeit für die Kirche, welche von der französischen Revolution inaugurirt ist, von der dritten Republik wieder aufgenommen und ins Auge gefaßt werden müssen. Die finanziellen Fragen werden alsdann zu Ihren Hauptbeschäftigungen gehören. Wir hoffen, daß beide Kammern reiflich das Budget der Legislaturperiode prüfen und wichtige Reformen dabei einführen werden, hauptsächlich die Regelung der Getränke-Steuern. Wir ersuchen um die Wiederaufnahme der Discussionen über die Militärgesetze, welche von der Kammer genehmigt wurden. Es ist zu hoffen, daß die Lösung dieser Frage um so rascher erfolge, als der Minister, welcher beauftragt ist, dieselben vor dem Senat zu vertheidigen, der Vorsitzende der Commission war, welche die Prüfung hierüber zu beendigen hat. Die neue Organisation unserer nationalen Kräfte, die darin besteht, daß wir unsere Defensivmaßregel verstärken, gestattet uns nicht nur sich der Achtung versichert zu halten, welche man uns schuldet, sie ist auch eine Garantie für die Aufrechthaltung des Friedens, dem wir aufrichtig zugethan sind. Rüsten wir uns also im Innern und nach Außen zur Feier des ruhmvollen hundertsten Jahrestages von 1789, zu welcher Frankreich die gelehrten und industriellen Arbeiter der ganzen Welt eingeladen hat.

Die Kammer vertagte sich bis 4 Uhr zur Präsidentenwahl. Es wurden 390 Stimmen abgegeben. Hiervon erhielten Brisson 156, Clemenceau 116, Andrieux 113 Stimmen. Bei der zweiten Abstimmung erhielten Clemenceau 159, Brisson 151, Develle 37, Andrieux 10 Stimmen. Es ist eine dritte Abstimmung erforderlich.

Petersburg, 3. April. General von Werder ist heute nach Berlin zurückgereist.

Tilsit, 3. April. Bei Budweten in der Tilsiter Niederung fand heute ein Dammbruch statt. Es sind 200 Mann Militär dorthin beordert worden.

Berlin, 3. April. Amtlichen Nachrichten zufolge sind neuerdings die Dampfschifffahrten zwischen Warnemünde und Gjedser wegen Eises wieder eingestellt.

Verloosungen.

(W. T. B.) **Wien**, 3. April. Bei der heutigen Gewinnziehung der Oesterr. 1854er Loose fielen 100 000 Fl. auf Nr. 8 Ser. 526, 10.000 Fl. auf Nr. 24 Ser. 200.

Breslau. Wasserstand.

3. April. O.-P. 5 m 77 cm. M.-P. 4 m 90 cm. U.-P. 2 m 70 cm.
4. April. O.-P. 5 m 56 cm. M.-P. 4 m 72 cm. U.-P. 2 m 30 cm.

Marktberichte.

Breslau, 4. April, 9½ Uhr Vorm. Am heutigen Markte war der Geschäftsverkehr im Allgemeinen von gar keiner Bedeutung, bei schwachem Angebot Preise unverändert.

Weizen bei mässigem Angebot fester, per 100 Kilogramm weisser 16,20—16,80—17,00 Mk., gelber 16,10—16,70—16,90 Mk., feinste Sorte über Notiz bezahlt.

Roggen nur feine Qualitäten verkäuflich, per 100 Kilogramm 10,50—10,80—11,10 Mark, feinste Sorte über Notiz bezahlt.

Gerste schwach gefragt, per 100 Kilogramm 9—11 Mark, weisse 12,50—14,20 Mark.

Hafer in fester Stimmung, per 100 Klgr. 10,10—10,20—10,50 Mark.

Mais unverändert, per 100 Kilogr. 11,00—11,20—11,80 Mk.

Erbsen ohne Frage, per 100 Kilogr. 11,00—12,00—13,50 Mark. Victoria unverändert, 12,00—13,00—14,00 Mark.

Bohnen schwach angeboten, per 100 Kgr. 16,00—17,00—18,00 M.

Lupinen schwach behauptet, per 100 Kilogr. gelbe 7,00—7,20 bis 7,80 Mk. blaue 6,00—6,30—6,50 Mark.

Wicken ohne Frage, per 100 Kgr. 10,00—10,20—10,80 Mark.

Oelsaaten ohne Angebot.

Schlaglein mehr beachtet.

Rapskuchen fest, per 50 Klgr. 6—6,20 Mk., fremde 5,80—6 Mk.

Leinkuchen ohne Aenderung, per 50 Kilogr. 7—7,20 Mark, fremde 6—6,60 Mark.

Kleesamen schwacher Umsatz, rother blieb fest, 25—30—33—38—41 M., weisser unverändert, 24—30—33—37—41 M.

Schwedischer Klee fest, 25—30—35—40—42 M.

Tannenklee preishaltend, 35—37—39—41 Mark.

Timothee unverändert, 27—29—31 Mark.

Mehl in sehr fester Haltung, per 100 Klgr. incl. Sack Brutto Weizen fein 24,50—25,00 Mark, Hausbacken 18—18,50 Mk., Roggen-Futtermehl 7,50—8,20 M., Weizenkleie 7,50—8,00 Mark.

Heu per 50 Kilogramm 2,40—2,80 Mark.

Roggenstroh per 600 Kilogramm 20,00—22,00 Mark.

Newyork, 29. März. Muskovaden 89 pCt. Umsätze zu 4 3/4, Centrifugals 96 pCt. Umsätze zu 5 7/16. — 31. März: Unverändert. — 2. April: Unverändert.

Hamburg, 3. April. [Börsenbericht von Ferdinand Seligmann.] Spiritus: per April 20 Br., 19 3/4 Gd., per April-Mai 20 Br., 19 3/4 Gd., per Mai-Juni 20 Br., 19 3/4 Gd., per Juni-Juli 20 3/4 Br., 20 1/2 Gd., per Juli-August 21 1/2 Br., 21 1/4 Gd., per August-September 22 1/8 Br., 21 3/4 Gd., per September-October 22 1/2 Br., 22 1/4 Gd. — Tendenz: still, trotz kleiner Kündigung.

Gleiwitz, 3. April. [Marktbericht der Oberschlesischen Getreidebörse.] Infolge des jüdischen Festtages war die Börse schwach besucht und wurden Preise nicht festgesetzt.

Börsen- und Handels-Depeschen.

Paris, 3. April, Abends. [Boulevard.] 3proc. Rente 82, —. Neueste Anleihe 1872 —. Italiener 95, 55. 4proc. Ungar. Goldrente 77 7/8. Türken 1865 —, —. Türkenloose —, —. Spanier (neue) 69, 21. Neue Egypter 407, 50. Banque ottomane 504, 37. Lombarden —. Staatsbahn —, —. Rio Tinto 493, 75. Panama 268, 75. Unentschieden.

London, 3. April. [Schluss-Course.] (Nachtrag.) 4% Spanier 67 7/8 excl. 5% priv. Egypter 103 1/8. 4% unif. Egypter 80 3/8. 3% garant. Egypter 103 1/2. Ottomanbank 10 1/8. Suez-Actien 84 1/4. Canada Pacific 63 1/8. Convertirte Mexikaner 37 1/4. Silber —, Platzdiscont 1 1/4%. Fest.

6% consolidirte Mexikan. äussere Anleihe 5 3/8 Agio.

London, 3. April, Nachmittag 5 Uhr 35 Minuten. Preussische Consols 106. Consols 101 11/16. Convert. Türken 13 5/8. 1871er Russen —. 1872er Russen —. 1873er Russen 93 3/8. Italiener 94 3/4. 4% ungar. 4% Goldrente 77 1/8. unific. Egypter 80 3/8. Ottomanbank 10 1/8. Silber 42 7/8. Lombarden —. Garantirte Egypter —. 6% consol. Mexikan. Anleihe 5 3/4 Agio.

Frankfurt a. M., 3. April, Abends. [Effecten Societät.] (Schluss.) Credit-Actien 218 3/4. Franzosen 174 1/4. Lombarden 60 3/4. Galizier 155 3/8. Egypter 79, 75. 4% Ungar. Goldrente 77, 35. Gotthardbahn 114, 40. 80er Russen —, —. Gemischte Russen —, —. Disconto-Commandit 193, 20. Mecklenburger —, —. Laurahütte 94, 50. 3% Portug. Staatsanleihe —, —. Sehr fest.

6% consol. Mexikan. äussere Anleihe 83, 95.

Frankfurt a. M., 3. April, Nachmittags 2 Uhr 30 Minuten. [Schluss-Course.] Londoner Wechsel 20, 34. Pariser Wechsel 80, 50. Wiener Wechsel 160, 30. Reichsanleihe 107, 80. Oesterr. Silberrente 64, 20. Oest. Papierrente 62, 30. 5% Papierrente —, —. 4% Goldrente 88, 80. 1860er Loose 109, 70. 1864er Loose —, —. Ungar. 4% Goldrente 77, 30. Ungar. Staatsloose —, —. Italiener 94, 70. 1880er Russen 77, 50. II. Orient-Anleihe 51, 50. III. Orient-Anleihe 51, 30. 4% Spanier 68, —. Egypter 79, 40. Neue Türken 13, 80. Böhmische Westbahn 232 1/2. Central-Pacific 112, 20. Franzosen 173 5/8. Galizier 155 1/2. Gotthard-Bahn 114, 20. Hess. Ludwigsbahn 101, 70. Lombarden 60 1/4. Lübeck-Büchener 158, 50. Nordwestbahn 126 3/8. Credit-Actien 217 1/4. Darmstädter Bank 139, 50. Mitteld. Creditbank 92, 40. Reichsbank 134, 90. Disconto-Commandit 192, 10. 5% serb. Rente 77. 10. Fest.

5% Portugiesische Convertirungs-Anleihe 97, 10. Tab.-Serben 79, 30. 3 1/2% Chinesische Anleihe 111, 80. Unterelbische Prioritäts-Actien 93, 70. 5% Portug. Staatsanleihe 59, 60.

6% consol. Mexikan. äussere Anleihe 84, 20.

Privat-Discont 2 1/2%.

Nach Schluss der Börse: Credit-Actien 217 7/8. Franzosen 173 3/4. Galizier 155 3/8. Lombarden 60 3/8. Gotthardbahn —, —. Egypter 79, 45. Disconto-Commandit 192, 90.

Amsterdam, 3. April, Nachmittag. [Schluss-Course.] Marknoten 59, 15. Londoner Wechsel kurz 12, 03. Wiener Wechsel 93, —. Hamburger Wechsel 59.

Newyork, 3. April, Abends 6 Uhr. [Schluss-Course.] Wechsel auf Berlin 95 3/8. Wechsel auf London 4, 85 1/2. Cable transfers 4, 88. Wechsel auf Paris 5, 20 5/8. 4% fund. Anl. 1877 123 1/2. Erie-Bahn 23 7/8. Newyork-Centralbahn 103 3/4. Chicago-North-Western-Bahn 104 1/4. Central-Pacific-Bahn —. Baumwolle in Newyork 9 13/16. Baumwolle in New-Orleans 9 1/2. Raffinirt. Petroleum 70° Abel Test in Newyork ruhig 7 1/2. Raffinirtes Petroleum 70° Abel Test in Philadelphia 7 1/2. Rohes Petroleum 6 5/8. Pipe line Certificats 79 3/8. Mehl 3, 15. Rother Winterweizen loco 89 1/2. Weizen per April 89, per Mai 89 1/8, per Decbr. 89 1/4. Mais (old mixed) 64 1/2. Zucker (Fair refining muscovados) 4 3/4. Kaffee Rio 14 1/2. Schmalz (Marke Wilcox) 7, 85, do. Fairbanks 7, 90. do. Rothe & Brothers 7, 85. Kupfer 16, 07. Getreidefracht nom.

Petersburg, 3. April, Nachm. 5 Uhr. [Schluss-Course.]

Cours vom	30.	3.	Cours vom	30.	3.
Wechsel London 3 M.	119 50	119 65	Russ. III. Orient-Anl.	98 3/4	98 5/8
do. Berlin 3 M.	58 55	58 60	do. 6% Goldrente	199	198 1/4
do. Amsterdam 3 M.	99 00	99 25	Grosse Russ. Eisenb.	274	273 1/2
do. Paris 3 M.	47 15	47 10	Kursk-Kiew-Actien	330	327 1/2
1/2-Imperials	9 48	9 45	Petersb. Discontobk.	705	718
Russ. 1864er Pr.-Anl*	269 1/2	270	Warsch. Discontobk.	—	—
do. 1866er Pr.-Anl*	247 3/4	247 1/4	Russ. Bank für ausw. Handel	230 1/2	232 1/2
do. 1873er Anleihe	173	173			
do. II. Orient-Anl.	98 5/8	98 3/4	Petersb. intern. Hdlsb	485	484

Neue 4proc. innere Anleihe 83 1/8. Petersburger Privat-Handelsbank 338. 4 1/2% Russ. Bodencreditpfandbriefe 155 1/2.

Privat-Discont 6 1/2%. * Gestempelt.

Posen, 3. April. Spiritus loco ohne Fass (50er) 47, 00, do. do. (70er) 28, 30, do. do. mit Verbrauchsabgabe von 70 Mk. und darüber 28, 30. Behauptet.

Liverpool, 3. April. [Baumwolle.] (Anfangsbericht.) Muthmasslicher Umsatz 8000 B. Ruhig. Tagesimport 27 000 Ballen.

Liverpool, 3. April, Nachm. 12 Uhr 10 Min. [Baumwolle.] Umsatz 10 000 B., davon für Speculation und Export 1000 B. Ruhig. Middl. amerikanische Lieferung: pr. April 5 17/64 Verkäuferpreis, per April-Mai 5 1/4 Käuferpreis, per Juni-Juli 5 19/64 do., October-November 5 9/64 Werth.

Manchester, 3. April. 12r Water Taylor 6 3/8, 30r Water Taylor 9, 20r Water Leigh 8, 30r Water Clayton 8 1/2, 32r Mock Brooke 8 3/8, 40r Mule Mayoll 9, 40r Medio Wilkinson 9 1/2, 32r Warpcops Lees 8 1/4, 36r Warpcops Rowland 8 5/8, 40r Double Weston 9 5/8, 60r Double courante Qualität 11 7/8, 32" 116 yds 16 × 16 grey Printers aus 32r/46r 167. Fest.

Königsberg, 3. April, Nachmittags 1 Uhr. [Getreidemarkt.] Weizen ruhig. Roggen loco still, 120pfd. 2000 Pfd. Zollgew. 97, 50. Gerste unverändert. Hafer unverändert, per 2000 Pfd. Zollgewicht 98, 00. Weisse Erbsen per 2000 Pfd. Zollgew. flau. Spiritus per 100 Liter 100% 50er loco 45, 75, per April 45, 75, per Frühjahr 46, 50. — Wetter: Schön.

Danzig, 3. April, Nachm. 1 Uhr. [Getreidemarkt.] Weizen loco geschäftslos wegen Verkehrsstörungen. Bunt und hellfarbig —, hellbunt —, hochbunt und glasig —, per April-Mai per 126 Pfd. Transit —, per Juni-Juli per 126 Pfd. Transit 129, 00. Roggen theurer, loco inländ. per 120 Pfd. 101—102, do. polnischer oder russischer Transit —, per April-Mai per 120 Pfd. Transit 72, 50. Kleine Gerste loco —. Grosse Gerste loco 110. Hafer loco 99. Erbsen loco —. Spiritus per 10000 Liter-Proc. loco contingentirter 46, 50, nichtcontingentirter 28, 00.

Wien, 3. April. [Getreidemarkt.] Weizen per Frühjahr 7, 35 Gd., 7, 40 Br., per Juni-Juli 7, 42 Gd., 7, 47 Br. Roggen per Frühjahr 5, 80 Gd., 5, 85 Br., per Juni-Juli 5, 92 Gd., 5, 97 Br. Mais per Mai-Juni 6, 79 Gd., 6, 84 Br., per Juni-Juli 6, 68 Gd., 6, 73 Br. Hafer per Frühjahr 5, 45 Gd., 5, 50 Br., pr. Juni-Juli 5, 57 Gd., 5, 62 Br.

Pest, 3. April, Vorm. 11 Uhr. [Productenmarkt.] Weizen loco flau, per Frühjahr 6, 94 Gd., 6, 95 Br., per Herbst 7, 27 Gd., 7, 29 Br. Hafer per Frühjahr 5, 06 Gd., 5, 08 Br., per Herbst 5, 27 Gd., 5, 29 Br. Mais per Mai-Juni 6, 38 Gd., 6, 39 Br. — Wetter: Schön.

Petersburg, 3. April, Nachm. 5 Uhr — Min. [Productenmarkt.] Talg loco 58, 00, per August 53, 00. Weizen loco 13, 00. Roggen per Juni-Juli 5, 90. Hafer loco 3, 70. Hanf loco 45, 00. Leinsaat loco 13, 50. — Wetter: Heiter.

Paris, 3. April, Abends 6 Uhr. [Getreidemarkt.] Weizen behauptet, per April 23, 75, per Mai 23, 75, per Mai-August 23, 60, per Juli-August 23, 60. Mehl behauptet, per April 52, 00, per Mai 51, 80, per Mai-August 51, 80, per Juli-August 51, 75. Rüböl ruhig, per April 51, 25, per Mai 51, 50, per Mai-August 52, 00, per Septbr.-December 53, 50. Spiritus ruhig, per April 47, 00, per Mai 46, 25, per Mai-August 46, 25, per September-December 44, 25.

London, 3. April. Chili-Kupfer 80 1/8.

Liverpool, 3. April, Nachm. [Getreidemarkt.] Weizen 1/2 d. niedriger, Mehl geschäftslos, Mais ungefähr 2 d. höher. — Wetter: Schön.

Newyork, 2. April. Weizen-Verschiffungen der letzten Woche von den atlantischen Häfen der Vereinigten Staaten nach Grossbritannien 46 000, do. nach Frankreich 11 000, do. nach andern Häfen des Continents 32 000, do. von Californien und Oregon nach Grossbritannien 36 000, do. nach anderen Häfen des Continents — Qrts.

Amsterdam, 3. April, Nachm. Bancazinn 100.

Antwerpen, 3. April. [Getreidemarkt.] (Schlussbericht.) Weizen ruhig. Roggen behauptet. Hafer unverändert. Gerste fest.

Antwerpen, 3. April, Nachm. 5 Uhr 40 Min. [Petroleummarkt.] (Schlussbericht.) Raffinirtes Type weiss, loco 16 bez. und Br., per Mai 15 3/4 Br., per Septbr.-December 16 1/2 Br. Weichend.

Hamburg, 3. April, Nachm. Petroleum flau, Standard white loco 6, 65 Br., 6, 60 bez., pr. August-December 6, 85 Br. —

Bremen, 3. April. Petroleum (Schlussbericht) flau. Standard white loco 6, 55 bis 6, 50 bez.

Meteorologische Beobachtungen auf der königl. Universitäts-Sternwarte zu Breslau.

April 3., 4.	Nachm. 2 Uhr.	Abends 9 Uhr.	Morgens 7 Uhr.
Luftwärme (C.)	+ 10°,1	+ 6°,5	+ 3°,1
Luftdruck bei 0° (mm)	739,8	739,9	740,2
Dunstdruck (mm)	5,2	5,8	5,0
Dunstsättigung (pCt.)	56	81	88
Wind (0—6)	S. 1.	SO. 2.	NW. 1.
Wetter	bewölkt.	bedeckt.	trübe.
Höhe der Niederschläge seit gestern früh (mm)			—

Mittags wenig Regen.

Courszettel der Berliner Börse vom 3. April 1888.

Gold, Silber und Banknoten.

	Cours vom 31.	Cours vom 3.
20 Frcs.-Stücke	16,14 bz	16,15 bz
Imperials	— —	— —
Engl. Noten 1 L. Sterl.	20,34 G	— —
Oesterr. Noten 100 Fl.	160,35 bz	160,50 bz
Oesterr. Silb.-Coup. (einlösb. Berlin)	160,25	160,50
Russ. Noten 100 R.	168,30 bz	169,75 bz
Russ. Zollcoupons	320,25 bz	320,50 bz

Deutsche Fonds.

	Zf.	Zins-Term	Cours vom 31.	Cours vom 3.
Deutsche Reichs-Anleihe	4	1/4 1/10	108,00 B	108,00 B
dto. dto. dto.	3 1/2	vsch.	101,20 bzG	101,20 bzG
Preuss. Consols	4	vsch.	107,10 bzG	107,20 bz
dto. dto.	3 1/2	1/4 1/10	101,70 bz	101,75 bz
dto. Staats-Anleihe	4	1/1 1/7	104,50 bz	104,50 B
dto. Staats-Schuldsch.	3 1/2	1/1 1/7	100,10 G	100,20 bz
Berliner Stadt-Obligation	4	vsch.	104,75 bzG	104,80 G
dto. dto. dto.	3 1/2	1/1 1/7	100,70 G	100,75 G
Breslauer Stadt-Anleihe	4	1/4 1/10	103,60 G	103,90 G
Kur- u. Neumärk. Pfandbr.	3 1/2	1/1 1/7	100,00 G	100,00 B
Posensche neue Pfandbr.	4	1/1 1/7	102,60 bzG	102,60 bzG
dto. dto. dto.	3 1/2	1/1 1/7	99,60 bzG	99,60 bzG
Schles. landsch. Pfdb. Lit. A.	3 1/2	1/1 1/7	99,90 G	100,20 B
dto. dto. dto.	4	1/1 1/7	103,10 bzG	103,00 B
Posensche Rentenbriefe	4	1/1 1/7	104,50 bzB	104,50 bzB
Schlesische dto.	4	1/4 1/10	104,40 bz	104,50 B
Hamb. Staats Anleihe	3	1/5 1/11	90,00 bzG	90,00 bzG
Hamburger Rente von 1878	3 1/2	1/2 1/8	100,30 bzG	100,30 bzG
Sächsische Rente von 1876	3	vsch.	91,00 bzG	90,90 G

Deutsche Hypotheken-Certificate.

	Zf.	Zins-Term	Cours vom 31.	Cours vom 3.
D. Grundcr.-Bank III. rz. 110	3 1/2	1/1 1/7	98,00 G	98,20 bzB
dto. dto. IV. rz. 110	3 1/2	1/1 1/7	98,00 G	98,00 G
dto. dto. V.	3 1/2	1/1 1/7	93,00 B	93,00 B
Deutsche Hypothek. IV.-VI.	5	vsch.	110,50 G	110,50 G
dto. dto.	4	1/1 1/7	102,50 G	102,50 bzG
dto. dto.	4	1/4 1/10	102,50 G	102,50 bzG
Hamb. Hypothek.-Pfandbr.	4	1/1 1/7	103,50 G	103,50 G
H. Henckel'sche rz. à 105	4 1/2	1/4 1/10	103,50 bzB	103,50 B
dto. (Wolfsberg.) rz. à 105	4 1/2	1/4 1/10	102,25 G	103,00 bzG
Meininger Hypoth.-Pfandb.	4	1/1 1/7	102,00 bzG	102,00 G
Nrd. Grundcr.-Hyp.-Pfdbr.	5	1/1 1/7	101,80 bzG	101,90 bzG
Pomm. Hyp.-Pfandb. I. r. 120	5	1/1 1/7	112,00 B	111,90 G
dto. dto. II. u. IV. r. 110	5	1/1 1/7	108,00 B	108,00 B
dto. dto. II. rz. 110	4 1/2	1/1 1/7	106,75 G	106,50 G
dto. dto. I.	4	1/1 1/7	98,75 bzG	99,40 bzG
Pr. Bod.-Cr.-Hyp. I. II. rz. 110	5	1/1 1/7	113,50 G	113,90 bzG
dto. dto. III. 1882	5	vsch.	108,50 B	108,50 bzG
dto. dto. V. 1886	5	vsch.	108,50 B	108,50 bzG
dto. dto. IV. Ser. rz. 115	4 1/2	1/1 1/7	115,20 bz	115,10 G
dto. dto.	4	vsch.	102,50 bzG	102,50 bzG
Pr. Centralb.-Cr.-Pfdb. rz. 110	5	1/1 1/7	115,60 G	115,60 G
dto. dto. rz. 110	4 1/2	1/1 1/7	112,10 G	112,00 G
dto. dto.	4	1/1 1/7	103,60 G	104,40 bz
dto. dto.	3 1/2	1/1 1/7	98,00 G	98,10 bz
Pr. Hypoth.-Actien-Br. rz. 120	4 1/2	1/1 1/7	117,75 B	117,90 G
dto. dto. VI. rz. 110	5	1/1 1/7	111,25 G	111,50 G
dto. dto. div.	4	vsch.	102,50 bzG	102,50 bzG
dto. dto. div.	3 1/2	vsch.	97,30 G	97,30 bzG
Pr. Hyp.-Vers.-Act.-G.-Certf.	4	1/1 1/7	102,40 bzG	102,50 bzG
dto. dto. dto.	3 1/2	vsch.	97,60 bzG	97,60 G
Schles. Bod.-Cred.-Pfandbr.	5	vsch.	104,40 G	105,25 bzG
dto. dto. rz. 110	4 1/2	vsch.	111,80 G	111,60 G
dto. dto.	4	1/1 1/7	102,50 G	102,50 G
dto. dto.	3 1/2	1/1 1/7	97,50 G	97,80 G

Ausländische Fonds.

	Zf.	Zins-Term	Cours vom 31.	Cours vom 3.
Chinesische 5 1/2% Staats-Anl.	5 1/2	1/5 1/11	111,50 bz	111,80 bz
Egypter	4	1/5 1/11	79,30 bz	79,50 B
Italienische Rente	5	1/1 1/7	94,60 bz	95,20 bz
Oesterr. Goldrente	4	1/4 1/10	88,70 bz	89,00 bzB
dto. Papierrente	4 1/5	1/2 1/8	— —	62,30 G
dto. Silberrente	4 1/5	1/1 1/7	64à64,10bzB	64,50 bz
Poln. Pfandbriefe	5	1/1 1/7	52,10 bz	52,20 bzG
dto. Liquidat.-Pfandbr.	4	1/6 1/12	46,30 G	46,90 bzB
Rumänische Anl. von 1880	6	1/1 1/7	104,90 bz	105,00 B
dto. amortis. Rente	5	1/4 1/10	92,00 B	92,00 bzG
dto. Eisenb.-Oblig.	5	1/6 1/12	101,10 bz	101,40 bz
Russ.-Engl. Anl. von 1872	5	1/4 1/10	91,00 G	91,40 bz
dto. dto. von 1875	4 1/2	1/4 1/10	86,00 B	86,10 ebzG
Russ. Anl. von 1880 (Rbl. 125)	4	1/5 1/11	77,75 bz	77,90 bzG
dto. von 1883	6	1/6 1/12	104,50 bz	104,70 bz
dto. von 1884	5	1/5 1/11	91,30 bz	91,60 G
Russ. Goldr. v. 1884 steuerpfl.	5	1/1 1/7	84,00 bz	83,75 bz
dto. Orient-Anleihe I.	5	1/6 1/12	50,80à90 bz	51,25 bz
dto. dto. II.	5	1/1 1/7	51,40à50 bz	51,70 bz
dto. dto. III.	5	1/5 1/11	51,30 bzB	51,40 bz
dto. innere Anl. v. 1887	4	1/4 1/10	42,25 bz	43,60 bz
dto. Nicolai-Oblig.	4	1/5 1/11	82,10 bz	82,40 bz
dto. Stieglitz 6. Anl.	5	1/4 1/10	84,20 bz	84,90 bz
dto. Bodencred.-Pfandbr.	4 1/2	1/1 1/7	81,90 bzB	81,80 bzB
dto. Centralb.-Pfd. Ser. I.	5	1/1 1/7	68,75 B	68,50 bzB
Russ.-Poln. Schatz-Oblig.	4	1/4 1/10	82,90 bzB	83,25 bzG
Schwed. Hypoth.-Pfdb. 1879	4 1/2	1/4 1/10	— —	105,25 G
Serb. amort. Rente	5	1/1 1/7	76,25 bzG	76,75 bzG
dto. Eisenb.-Hyp.-Oblig.	5	1/1 1/7	77,50 B	77,50 bz
dto. dto. Lit. B.	5	1/1 1/7	75,10 bzG	75,10 bzG
Türkische Tabaks-Actien	4	1/1 1/7	87,50à25à40bz	87,25à40à7 bz
Türk. Anl. von 1865 in L. St.	1	1/3 1/9	13,80 ebzG	13,90 B
Ungarische Goldrente	4	1/1 1/7	77,50 ebzB	77,40 bz
dto. dto. kleine	4	1/1 1/7	78,10 bz	78,00 bz
Ungar. Papierrente	5	1/6 1/12	67,20 B	67,40 bz
dto. St.-Eisenb.-Anl.	5	1/1 1/7	100,50 B	100,30 G

Loose.

	Zf.	Zins-Term	Cours vom 31.	Cours vom 3.
Bad. Präm.-Anleihe von 1867	4	1/2 1/8	138,00 bzB	Ziehung.
Baier. Prämien-Anleihe	4	1/6	136,00 bz	136,00 G
Barletta 100 Lire-Loose	—	—	30,50 bz	30,50 B
Braunschw. 20 Thlr.-Loose	—	—	95,10 bzG	95,40 bz
Bukarester Loose	—	—	32,50 G	32,50 G
Cöln-Mindener Präm.-A.-S.	3 1/2	1/4 1/10	133,00 B	133,00 bzB
Dessauer St.-Präm.-Anl.	3 1/2	1/4	129,90 bz	— —
Finnl. 10 Thlr.-Loose	—	—	48,70 bz	48,70 G
Goth. Grundcr.-Präm.-Pfdb.	3 1/2	1/1 1/7	106,00 bzG	105,90 bzG
dto. dto. II.	3 1/2	1/1 1/7	103,90 bz	103,75 bzG
Hamburger 50 Thlr.-Loose	3	1/3	139,90 B	140,30 bz
Kurhessische 40 Thlr.-Loose	—	—	293,50 B	293,50 B
Lübecker 50 Thlr.-Loose	3 1/2	1/4	128,50 bz	128,50 bz
Mailänder 10 Lire-Loose	—	—	15,80 G	15,80 G
Meining. Prämien-Pfandbr.	4	1/2	123,00 bz	123,00 bz
dto. 7 Fl.-Loose	—	—	23,75 G	23,60 G
Oesterr. (Credit) von 1858	—	—	291,50 bz	293,00 G
dto. Loose von 1860	5	1/5 1/11	109,10 bzG	109,90 bz
dto. dto. von 1864	—	—	267,75 bz	267,50 G
Oldenburger 40 Thlr.-Loose	3	1/2	131,50 B	131,50 G
Preuss. St.-Pr.-Anl. von 1855	3 1/2	1/4	157,00 bzG	157,00 G
Raab-Gratzer	4	15/4 10	— —	97,20 bz
Russ. Präm.-Anl. von 1864	5	1/1 1/7	141,00 G	142,00 bzG
dto. dto. von 1866	5	1/3 1/9	129,50 G	129,75 bz
Türkische 400 Frcs.-Loose	fr.	—	33,00 bzG	32,80 bzG
Ungarische Loose	—	—	212,00 bzB	215,00 B

Eisenbahn-Stamm-Prioritäten.

	Div. 1886.	Div. 1887.	Zins-Term	Cours vom 31.	Cours vom 3.
Breslau-Warschau	1 1/2	—	1/1	— —	52,40 bz
Dortm.-Enschede	4 1/2	—	1/1	113,75 bzB	113,70 bz
Marienb.-Mlawka	5	—	1/1	108,00 bzG	107,25 bzG
Oberlaus. (Klf. F.)	2 3/4	—	1/1	— —	— —
Ostpr. Südbahn	2	5	1/1	112,25 bzG	111,80 bzG
Saalbahn	3 1/2	5	1/1	108,10 bzG	107,60 bzG
Weimar-Gera	2 5/6	—	1/1	85,10 bzG	85,00 bz

Inländische Eisenbahn-Stamm-Actien.

	Div. 1886.	Div. 1887.	Zins-Term	Cours vom 31.	Cours vom 3.
Aachen-Mastricht	1 7/8	—	1/1	49,10 bzG	49,00 bz
Dortmund-Gronau	2 1/2	—	1/1	77,25 bz	77,60 bzG
Eutin-Lüb. Lit. A.	1	—	1/1	35,25 bzG	35,50 bzG
Frankf. Güter-Eisnb.	6	6 1/4	1/1	109,90 bz	109,90 bz
Ludwgsh.-Bxbch.	9	9	1/4 1/10	217,50 bzG	218,10 bzG
Lübeck-Büchen	7	—	1/1	162,00 bz	162,75 bz
Mainz-Ludwigshaf.	3 1/2	—	1/1	104,90 bz	106,25 bz
Marienb.-Mlawka	1/4	—	1/1	48,25 bz	48,50 bzB
Meckl. Friedr.-Fr.	6	—	1/1	138,25 bz	140,50 bz
Ndschl.-Mrk. St.-Act.	4	4	1/1 1/7	103,00 bz	102,70 G
Niederwald-Bahn	2 1/2	2 1/2	1/1	74,50 bzG	75,00 bzG
Ostpreuss. Südbahn	0	0	1/1	81,90 bz	81,00 bz
Weimar-Gera	0	—	1/1	23,20 bzB	23,20 bz

Ausländische Eisenbahn-Stamm-Actien.

	Div. 1886.	Div. 1887.	Zins-Term	Cours vom 31.	Cours vom 3.
Böhm. Westbahn	6 3/4	—	1/1	— —	116,50 G
Dux-Bodenbach	9	—	1/1	120,40 bz	120,50 bz
Galiz. Carl-Ludw.-B.	5	—	1/1	78,25 bz	78,20 bz
Gotthardbahn	3 1/2	—	1/1	117,90 bz	118,25 bz
Kaschau-Oderberg	4	4	1/1	55,90 bzG	56,50 G
Kronpr.-Rudolfbahn	4 3/4	—	1/1	71,75 bzG	72,00 bzG
Lemberg-Czernow.	6 3/4	—	1/5 1/11	86,60 bzG	86,80 bz
Mittelmeer-Eisenb.	5 1/2	—	1/7	121,80 bz	121,25 bz
Mosko-Brest	3	3	1/1	54,10 bzG	54,20 bzB
Oest.-Franz. Staatsb.	3 1/2	—	1/1	— —	— —
Oest. Nordwestbahn	4	—	1/1	— —	63,00 G
dto. (Elbthalbahn)	3 1/2	—	1/1	69,40 bz	69,50 bz
Raab-Oedenburg	1/2	—	1/1	21,40 bzG	22,00 bzG
Reichenb.-Pardub.	3 81	—	1/1	60,10 G	— —
Russ. Staatsbahn	5	—	1/1 1/7	113,50 G	114,20 bz
Russ. Südwestbahn	5	—	1/1	53,80 bz	54,60 bzG
Schweizer Centralbh.	4 1/2	—	1/1	112,30 bz	112,20 bz
dto. Nordostbhn.	0	—	1/1	84,70 bz	— —
dto. Unionbahn	2 1/2	—	1/1	— —	— —
dto. Westbahn	0	—	1/1	30,60 bz	30,80 bz
Oest. Südbahn (Lb.)	1/5	0	1/5	31,25 bz	31,50 bz
Westsicil. Eisenbahn	4 3/5	—	1/1	73,25 ebzG	72,40 bz
Wsch.-Wien (M.p.St.)	15	—	1/1	132,20 bz	132,40 bz

Inländische Eisenbahn-Prioritäts-Obligationen.

	Zf.	Zins-Term	Cours vom 31.	Cours vom 3.
Berlin-Görlitz Lit. B.	4	1/4 1/10	102,80 bz	102,90 bz
Breslau-Schw.-Freib. Lit. H.	4	1/1 1/7	102,80 G	102,90 G
dto. dto. Lit. K.	4	1/4 1/10	— —	102,90 G
dto. dto. de 1876	5	1/1 1/7	103,00 bz	103,00 G
Breslau-Warschauer	5	1/4 1/10	— —	— —
Cöln-Minden IV.	4	1/4 1/10	103,10 bz	103,10 G
dto. VI.	4 1/2	1/4 1/10	103,10 bz	103,00 bz
Magdeb.-Leipziger Lit. A.	4 1/2	1/1 1/7	104,80 G	105,00 bzB
dto. dto. Lit. B.	4	1/1 1/7	103,10 B	103,00 bzB
Niederschl.-Märk. Obl. III.	4	1/1 1/7	104,40 bz	104,40 B
Oberschles. D.	4	1/1 1/7	102,80 G	102,90 G
dto. E.	3 1/2	1/4 1/10	— —	— —
dto. F.	4	1/4 1/10	102,80 G	102,90 G
dto. G.	4	1/1 1/7	102,80 G	102,90 G
dto. H.	4	1/1 1/7	102,80 G	102,90 G
dto. 1873	4	1/1 1/7	102,80 G	— —
dto. 1874	4	1/1 1/7	102,80 G	102,90 G
dto. Em. von 1879	4 1/2	1/1 1/7	104,00 bzB	104,00 bz
dto. dto. 1880	4	1/1 1/7	— —	102,90 G
Rechte-Oder-Ufer-Bahn	4	1/1 1/7	103,10 bzB	103,60 G
dto. dto. Serie II.	4	1/1 1/7	99,75 G	100,00 G
Rheinsche III. von 58 u. 60	4	1/1 1/7	102,90 bzG	— —

Ausländische Eisenbahn-Prioritäts-Obligationen.

	Zf.	Zins-Term	Cours vom 31.	Cours vom 3.
Gotthard I.	4	1/1 1/7	102,90 bzG	— —
Dux-Bodenbach I.	5	1/1 1/7	84,60 G	85,50 G
Dux-Prag	5	1/1 1/7	106,00 bz	106,00 bz
Elisabeth-Westbahn frei	4	1/4 1/10	101,00 bz	101,10 B
Galiz. Carl-Ludwigsbahn	4 1/2	1/1 1/7	78,30 ebzG	79,00 bzG
Kaiser Ferdinand Nordbahn	5	1/5 1/11	97,00 B	97,25 G
Kaschau-Oderberg	5	1/1 1/7	80,30 bzG	80,10 G
dto. Gold-Prioritäten	5	1/1 1/7	102,80 bzG	102,75 bzG
Kronprinz Rudolf	4	1/4 1/10	72,40 ebzB	72,20 bzG
Lemb.-Czernow. 10% Steuer	4	1/5 1/11	62,50 bzG	62,75 bzG
dto. dto. steuerfrei	4	1/5 1/11	69,50 G	69,50 G
Mährisch-Schlesische I.	fr.	—	46,30 bzG	47,10 bz
Oest.-Franz. Staatsbahn alte	3	1/3 1/9	80,60 bz	80,50 bzG
dto. dto. 1874	3	1/3 1/9	75,80 bzB	75,90 B
dto. dto. (Gold)	4	1/5 1/11	100,00 bzG	100,00 bzB
Oesterr. Nordwestbahn	5	1/3 1/9	85,50 ebzG	86,25 bz
dto. Lit. B. Elbethalb.	5	1/5 1/11	83,25 bzG	83,10 bzG
Reichenberg-Pardubitz	5	1/4 1/10	81,70 G	82,50 G
Südösterreich. (Lomb.)	3	1/1 1/7	57,20 bz	57,30 bz
dto. dto. Oblig.	5	1/1 1/7	101,50 bzB	101,75 bz
dto. dto. (Gold)	4	1/5 1/11	91,90 B	92,00 bzG
Ungar. Nordostbahn	5	1/4 1/10	75,60 bzG	76,90 bz
dto. dto. Gold-Pr.	5	1/1 1/7	101,00 bzB	101,00 bzG
dto. Ostbahn I. Em.	5	1/1 1/7	75,60 bzG	75,90 G
dto. II. Staats-Obligat.	5	1/1 1/7	101,00 bzB	101,00 bz
Charkow-Asow	5	1/3 1/9	89,75 bz	90,00 bz
dto. dto. 100 Lstrl.	5	1/3 1/9	92,00 G	92,10 G
Iwangorod-Dombrowo	4 1/2	1/1 1/7	82,25 bz	82,00 bzG
Moskau-Jaroslaw	5	1/1 1/7	— —	— —
dto. Rjäsan	4	1/2 1/8	88,00 B	87,60 bz
dto. Smolensk	5	1/5 1/11	89,50 bzG	89,40 bz
dto. Kursk	4	1/5 1/11	76,60 bz	76,50 bzG
Warschau-Terespol	5	1/4 1/10	89,40 bz	89,20 bz
Warsch.-Wien II. steuerpfl.	5	1/1 1/7	97,25 bz	96,50 bz
dto. dto. III. dto.	5	1/1 1/7	96,50 bz	96,90 bz
dto. dto. IV. dto.	5	1/1 1/7	95,75 bz	95,75 bz
dto. dto. V. dto.	5	1/1 1/7	95,75 bz	— —
dto. dto. VI. dto.	5	1/1 1/7	97,40 bzG	97,50 bz
Wladikawkas	4	1/1 1/7	72,80 bz	72,50 bzG
Transkaukasische	3	15/6 u 12	61,75 bz	61,75 bzB
Russische Südwestbahn	4	1/1 1/7	75,75 bzB	75,50 bzG
Süditalien. (Méridionaux)	3	1/4 1/10	62,70 G	63,20 G
California-Oreg.	5	1/1 1/7	101,70 bzG	101,80 ebzG
Central-Pacific	6	1/1 1/7	112,10 bzG	112,20 ebzB
Chicago-Burlington	4	1/5 1/11	89,75 bzG	89,07 bzG
Chicago-South-West	7	1/5 1/11	— —	— —
Joaquin-Valley	6	1/4 1/10	112,00 G	112,20 bz
Oregon Railway u. Nav. Cmp.	5	1/6 1/12	100,10 bz	100,10 bzG
South-Missouri	6	1/1 1/7	98,90 G	98,90 G
South-Pac. of Calif.	6	1/4 1/10	110,30 bzG	110,40 bzB
St. Louis Arkansas u. Texas	6	1/11 1/5	97,20 ebzG	97,40 bzG
St. Louis u. St. Francisco	6	1/1 1/7	113,20 bzG	112,80 bz
dto. dto. dto.	5	1/1 1/7	100,50 bzG	100,50 bzG
Northern-Pacific I. Mortg.	6	1/1 1/7	114,40 bzG	114,60 bzG
dto. dto. II. Mortg.	6	1/1 1/10	100,90 G	101,10 bzG
St. Paul Minneapol. u. Manit.	4 1/2	1/1 1/7	93,90 bz	93,90 G

Bank-Actien.

	Div. 1886.	Div. 1887.	Zins-Term	Cours vom 31.	Cours vom 3.
Aachener Discontob.	6	—	1/1	103,40 bzG	103,50 bzG
B. f. Sprit-u. Prod. Hdl.	6 1/4	4	1/1	77,10 bz	76,40 B
Berliner Kassenver.	4 1/4	5	1/1	120,10 bz	120,00 G
dto. Handelsges.	9	9	1/1	159,25 bzG	159,60 bzG
Berl. Prod.- u. Handlb.	4 1/2	4 3/4	1/1	90,90 bz	91,00 G
Breslauer Discontob.	5	5	1/1	93,50 bzG	94,00 bzG
dto. Wechslerbk.	5 1/2	4 1/2	1/1	95,25 G	95,50 G
Darmstädter Bank	7	7	1/1	143,50 bz	143,50 bzB
Dessauer Credit	8	9	1/1	169,75 ebzG	170,25 bzG
Deutsche Bank	9	9	1/1	166,75 bzG	166,25 bzB
dto. Genossensch.	6 2/3	7	1/1	122,00 bzG	122,00 bzG
dto. Hypthbk. 60%	5	5 1/2	1/1	104,50 B	104,50 G
Disconto-Command.	10	10	1/1	201,20 bz	192,00 bzB
Dresdener Bank	7	7	1/1	123,80 bzG	124,00 bzG
Goth. Grundcr.-Bank	0	—	1/1	56,00 bzB	56,50 bzG
dto. jg. 40%	0	—	1/1	80,10 bzG	80,20 bzG
Hannoversche Bank	5	5	1/1	— —	— —
Leipziger Credit	8 1/2	9	1/1	174,00 bzG	174,40 bzG
dto. Disconto	5 1/2	0	1/1	5,25 bzG	5,25 bzG
Luxemburger Bank	7 1/5	—	1/1	— —	137,50 bzG
Magdeb. Priv.-Bank	4,7	5,4	1/1	114,50 G	114,50 G
Mitteldtsch. Creditb.	5	4 1/2	1/1	92,75 bzG	92,80 bzG
Nationalb. f. Dtschl.	2	6	1/1	96,50 bzG	97,25 bzG
Niederlausitz. Bank	4 1/2	4 1/2	1/1	95,75 bz	97,00 bz
Norddeutsche Bank	7	8 1/2	1/1	151,25 bzG	152,00 bz
dto. Grundcr.-Bk.	0	0	1/1	58,60 bzG	58,50 bzG
Oberlausitzer Bank	5 5/6	5 5/6	1/1	105,00 bzB	104,90 B
Petersbg. Discontob.	18	—	1/1	149,00 bzG	151,40 bzB
Pomm. Hypoth.-Bk.	2	0	1/1	47,70 bzG	46,00 bzG
Pos. Provinz.-Bank	5 1/4	5 1/2	1/1	— —	— —
Preuss. Bod.-Cr.-Act.	5 1/2	6	1/1	112,90 bzG	113,25 bzG
dto. Centr.-Bod. 40%	8 3/4	8 3/4	1/1	135,50 bzG	135,50 ebzG
dto. Hyp.-V.-A. 25%	6	7 2/5	1/1	106,50 bzG	106,50 G
dto. Hypth.-Act.-B.	5 1/2	6	1/1	105,80 bzG	105,80 bzG
dto. Immob.-Act.-B.	6	7	1/1	490,00 bzG	482,50 bzG
Reichsbank	5,29	6 1/5	1/1 1/7	134,90 bz	134,90 bz
Russ. B. f. ausw. H.	8,18	—	1/1	48,20 bzG	48,25 bz
Sächsische Bank	4 9/20	4	1/1	108,75 G	109,00 B
Schles. Bankverein	5 1/2	—	1/1	112,75 B	112,70 bz
Weimarische Bank	0	—	1/1	51,25 bzG	50,75 bzG

Industrie-Gesellschaften.

Bei den das Geschäftsjahr nicht mit dem 31. December schliessenden Gesellschaften verstehen sich die Dividenden pro 1886/87 und 1887/88.)

Börsenzinsen 4 %. Ausnahmen überall speciell angegeben.

	Div. 1886.	Div. 1887.	Zins-Term	Cours vom 31.	Cours vom 3.
Berl. grosse Pferdeb.	11 1/4	12	1/1	268,00 bzG	267,75 bz
Berl. Bockbrauerei	6	—	1/10	118,50 bzG	117,00 bzG
Berl. Charl. Bau	1	0	1/1	115,25 bzG	115,75 bzG
Bismarckhütte	6	—	1/7	137,75 bzG	137,75 bzG
Bochum. Gussstahl.	7	—	1/7	122,80 bz	143,30 bzG
Bresl. Act.-Br. conv.	0	—	1/10	43,80 bzG	43,80 bzG
dto. Oelfabrik	4	—	1/6	82,30 bzG	82,75 bzG
dto. Strassenbahn.	5 1/2	6	1/1	133,00 G	134,00 B
dto. Wagenbau-G.	4 1/2	5	1/1	117,25 bzG	119,50 bzG
Deutsche Baugesell.	4	3 5/6	1/1	89,50 B	88,50 G
Donnersmarckhütte.	0	0	1/7	48,90 bz	48,50 bzG
Dortmund. Un. St.-Pr.	1/3	—	1/7	73,20 bz	73,75 bzG
Erdmannsd. Spinner.	0	—	1/10	73,75 bzG	74,00 bzG
Friedrichsh. Act.-Br.	58 1/3	—	1/1	735,00 bz	737,00 bzG
Giesel, Cementfabr.	—	10 1/2	1/1	161,75 bzG	162,25 bzG
Görlitz. Eisenb.-Bed.	4 1/2	—	1/7	135,10 bzG	137,60 bzG
Gruson-Werk	7 1/2	—	1/7	240,50 bzG	240,50 bz
Hoffmann Waggonf.	2	4	1/1	107,50 bzG	110,00 bzG
Kramsta Schles. L.	4 1/2	—	1/9	127,00 bzB	127,05 ebzB
Lauchhammer conv.	5	—	1/7	118,00 bzG	119,00 bzG
Laurahütte	1/2	—	1/7	94,60 bz	95,30 bzG
Nordd. Eiswerke	2 1/4	1 1/4	1/1	60,06 bzG	59,70 G
Oberschl. Eisb.-Bed.	0	0	1/1	69,30 bzG	69,70 bzG
Oppelner Cement	2	2 1/2	1/1	114,75 bzG	114,90 bzG
Posener Sprit-A.-G.	10	—	1/7	— —	— —
Redenhütte	0	0	1/7	85,00 bzG	89,00 bzG
Schering	20	24	1/1	361,50 bzG	360,50 bzG
Schles. Gas-A.-G.	6 2/3	—	1/1	— —	— —
dto. Kohlenwerk.	0	0	1/7	22,00 bz	22,00 bz
dto. Portl.-Cem.	7	11 1/2	1/1	192,50 bzG	193,70 bzG
dto. Zinkh.-A.-G.	6 1/2	6 1/2	1/1	132,00 G	132,00 G
dto. 4 1/2% St.-Pr.	6 1/2	6 1/2	1/1	133,50 bzB	133,30 G
Schöneb. Schlossbr.	7	—	1/10	171,50 bzG	174,75 bzG
Tarnowitzer Bergb.	0	—	1/1	73,00 bz	74,80 bz
Tivoli Act.-Bierbr.	6 2/3	—	1/10	132,90 bz	132,70 bz
Schl. Feuerv.-G. 20%	31 2/3	31 2/3	1/1	1930 G	1945 G

Obligationen.	Rückzhlb.	Zins-Term	Cours vom 31.	Cours vom 3.
Donnersmarckh. 5 %	100	1/1 1/7	102,25 G	102,25 G
Kramsta 5 %	100	1/1 1/7	99,00 ebzB	99,00 bzG
Laurahütte 4 1/2 %	100	1/1 1/7	103,00 G	102,75 G
Oberschl. Eisenbd. 5	105	1/1 1/7	105,00 B	105,00 G
Redenhütte 6 %	115	vrtlj.	105,00 bzG	105,25 G
Tiele-Winckler	100	1/2 1/8	101,00 B	101,00 B

Wechsel und Bankdiscont.

	Zinsfuss.	Cours vom 31.	Cours vom 3.
Amsterdam 100 Fl. 8 T.	2 1/2	169,60 bz	169,05 bz
dto. 100 Fl. 2 M.	2 1/2	168,45 bz	168,50 bz
Belg. Plätze 100 Frcs. 8 T.	3	80,45 bz	80,45 G
London 1 L. Strl. 8 T.	2	20,34 bz	20,35 bz
dto. 1 L. Strl. 3 M.	2	20,285 bz	20,29 bz
Paris 100 Frcs. 8 T.	2 1/2	80,50 bz	80,50 G
New-York vista.	5	417,50 bz	417,75 bz
Petersburger 100 S.-R. 3 W.	5	166,70 bz	169,15 bz
dto. dto. 3 M.	5	165,70 bz	168,30 bz
Wien österr W. 100 Fl. 8 T.	4	160,50 bz	160,30 bz
dto. dto. 100 Fl. 2 M.	4	159,45 bz	159,45 bz
Ital. Plätze 100 Lire 10 T.	5	79,05 G	79,15 G
Schweiz. Plätze 100 Frcs. 10 T.	4	80,45 bz	80,50 bz
Warschau 100 S.-R. 8 T.	5	167,15 bz	169,60 bz

Reichsbank 3 %. — Lombard 4 %.

Privatdiscont 1 5/8 %.

Ultimo-Course.

	Per April.	Per Mai.
Ungar. 4% Goldrente	77,25à10 bzG	— —
Russische Anl. 1880	77,80à77,75 bz	— —
dto. dto. 1884	— —	— —
Disconto-Command.	191,90à50à92,40à92 bz	— —
Dortmunder Union	73,40à75à30à50 bz	— —
Laurahütte	94,90à75à95,25à94,90 bz	— —
Oesterr. Credit	135,50à75à50à75 bz	— —
Franzosen	87,10 bz	— —
Lombarden	31à30,90à31,25 bzB	— —
Russische Noten	169,50à25à75 bz	169,50à25à75 bz

Verantwortlich f. d. politischen u. allgemeinen Theil: J. Seckles; f. d. Feuilleton: K. Vollrath; f. d. Inseratentheil: O. Meltzer; sämmtlich in Breslau. Druck von Grass, Barth & Co. (W. Friedrich) in Breslau.